

**KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA d.d.**

Tone Hrovata bb, 77230 Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina

Tel. +387 37 771-253, 771-654, Fax. +387 37 772-416

S.W.I.F.T. KINBBA22, e-mail: kibbanka@bih.net.ba, www.kib-banka.com.ba

OROČENI ŠTEDNI ULOZI (DEPOZITI)**INFORMACIONI LIST SA REPREZENTATIVNIM PRIMJEROM USLUGE**

(u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Službene novine Federacije BiH 31/14 i Odluke o dodatnim elementima standardnog informacionog lista, Službene novine Federacije BiH 73/25)

Vrsta usluge:	Oročeni nenamjenski depoziti.																																																																																																	
Poslovno ime i adresa davaoca usluge:	Komercijalno-investiciona banka d.d. Tone Hrovata bb. 77230 Velika Kladuša																																																																																																	
Iznos usluge, oznaka valute:	Minimalan iznos za oročavanje je 1.000,00 KM, odnosno protuvrijednost strane valute u istom iznosu; štedni depozit se oročava u KM, EUR i drugim stranim valutama koje se mogu kupiti/prodati na mjenjačnicama Banke.																																																																																																	
Uvjeti korištenja:	Deponent neopozivo oročava sredstva, a stavljaju se na raspolaganje deponentu po isteku ugovorenog roka oročavanja. Ukoliko se Deponent, na datum dospelja depozita, ne obrati u Banku, smatrat će se da je suglasan da se sredstva oročenog depozita, uvećana za obračunatu kamatu, prenesu na a'vista štednju Deponenta. Ugovori o nenamjenskom oročavanju depozita (štednog uloga) se mogu raskinuti prije isteka ugovorenog perioda oročavanja. U tom slučaju klijent (Deponent) podnosi pisani zahtjev Banci za prijevremeno raspolaganje depozitom i to najkasnije u roku od 31 (tridesetjedan) dan prije traženog datuma razročenja. Kod prijevremenog raskida ugovora o oročenom štednom ulogu, za dostignuti period štednje obračunava se i isplaćuje kamata po kamatnoj stopi koja vrijedi za dostignuti period štednje na dan raskida ugovora. Ukoliko je ranije obračunata kamata isplaćena, a ukupno isplaćeni iznos je veći od obračunate kamate na dan raskida ugovora, za razliku prethodnog i novog obračuna umanjuje se štedni ulog (depozit).																																																																																																	
Trajanje ugovora:		<table><tr><th>Period oročavanja (trajanja ugovora)</th><th>Vrsta kamatne stope sa stanovišta promjenjivosti</th><th>Valuta oročenog štednog uloga</th><th>Visina godišnje nominalne kamatne stope</th><th>Efektivna kamatna stopa</th></tr><tr><td>1 mjesec</td><td>Fiksna</td><td>KM i EUR</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td rowspan="2">3 mjeseca</td><td rowspan="2">Fiksna</td><td>KM i EUR</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>USD, CHF i ostale valute</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>5 mjeseci</td><td>Fiksna</td><td>KM i EUR</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td rowspan="2">6 mjeseci</td><td rowspan="2">Fiksna</td><td>KM i EUR</td><td>1,30%</td><td>1,30%</td></tr><tr><td>USD, CHF i ostale valute</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>9 mjeseci</td><td>Fiksna</td><td>KM i EUR</td><td>1,50%</td><td>1,50%</td></tr><tr><td rowspan="2">12 mjeseci</td><td rowspan="2">Fiksna</td><td>KM i EUR</td><td>2,00%</td><td>2,00%</td></tr><tr><td>USD, CHF i ostale valute</td><td>0,30%</td><td>0,30%</td></tr><tr><td>13 mjeseci</td><td>Fiksna</td><td>KM i EUR</td><td>2,20%</td><td>2,20%</td></tr><tr><td>15 mjeseci</td><td>Fiksna</td><td>KM i EUR</td><td>2,50%</td><td>2,50%</td></tr><tr><td>18 mjeseci</td><td>Fiksna</td><td>KM i EUR</td><td>2,60%</td><td>2,60%</td></tr><tr><td rowspan="2">24 mjeseca</td><td rowspan="2">Fiksna</td><td>KM i EUR</td><td>2,70%</td><td>2,70%</td></tr><tr><td>USD, CHF i ostale valute</td><td>0,50%</td><td>0,50%</td></tr><tr><td>26 mjeseci</td><td>Fiksna</td><td>KM i EUR</td><td>2,80%</td><td>2,80%</td></tr><tr><td>36 mjeseci</td><td>Fiksna</td><td>KM i EUR</td><td>2,90%</td><td>2,90%</td></tr><tr><td>36 mjeseci i više</td><td>Fiksna</td><td>USD, CHF i ostale valute</td><td>0,80%</td><td>0,80%</td></tr><tr><td>48 mjeseci</td><td>Fiksna</td><td>KM i EUR</td><td>3,10%</td><td>3,10%</td></tr><tr><td>60 mjeseci i više</td><td>Fiksna</td><td>KM i EUR</td><td>3,50%</td><td>3,50%</td></tr></table>	Period oročavanja (trajanja ugovora)	Vrsta kamatne stope sa stanovišta promjenjivosti	Valuta oročenog štednog uloga	Visina godišnje nominalne kamatne stope	Efektivna kamatna stopa	1 mjesec	Fiksna	KM i EUR	0,00%	0,00%	3 mjeseca	Fiksna	KM i EUR	0,00%	0,00%	USD, CHF i ostale valute	0,00%	0,00%	5 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	0,00%	0,00%	6 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	1,30%	1,30%	USD, CHF i ostale valute	0,00%	0,00%	9 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	1,50%	1,50%	12 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	2,00%	2,00%	USD, CHF i ostale valute	0,30%	0,30%	13 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	2,20%	2,20%	15 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	2,50%	2,50%	18 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	2,60%	2,60%	24 mjeseca	Fiksna	KM i EUR	2,70%	2,70%	USD, CHF i ostale valute	0,50%	0,50%	26 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	2,80%	2,80%	36 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	2,90%	2,90%	36 mjeseci i više	Fiksna	USD, CHF i ostale valute	0,80%	0,80%	48 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	3,10%	3,10%	60 mjeseci i više	Fiksna	KM i EUR	3,50%	3,50%				
Period oročavanja (trajanja ugovora)	Vrsta kamatne stope sa stanovišta promjenjivosti	Valuta oročenog štednog uloga	Visina godišnje nominalne kamatne stope	Efektivna kamatna stopa																																																																																														
1 mjesec	Fiksna	KM i EUR	0,00%	0,00%																																																																																														
3 mjeseca	Fiksna	KM i EUR	0,00%	0,00%																																																																																														
		USD, CHF i ostale valute	0,00%	0,00%																																																																																														
5 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	0,00%	0,00%																																																																																														
6 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	1,30%	1,30%																																																																																														
		USD, CHF i ostale valute	0,00%	0,00%																																																																																														
9 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	1,50%	1,50%																																																																																														
12 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	2,00%	2,00%																																																																																														
		USD, CHF i ostale valute	0,30%	0,30%																																																																																														
13 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	2,20%	2,20%																																																																																														
15 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	2,50%	2,50%																																																																																														
18 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	2,60%	2,60%																																																																																														
24 mjeseca	Fiksna	KM i EUR	2,70%	2,70%																																																																																														
		USD, CHF i ostale valute	0,50%	0,50%																																																																																														
26 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	2,80%	2,80%																																																																																														
36 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	2,90%	2,90%																																																																																														
36 mjeseci i više	Fiksna	USD, CHF i ostale valute	0,80%	0,80%																																																																																														
48 mjeseci	Fiksna	KM i EUR	3,10%	3,10%																																																																																														
60 mjeseci i više	Fiksna	KM i EUR	3,50%	3,50%																																																																																														
Visina i promjenjivost nominalne kamatne stope (vrijedi za sve iznose depozita):																																																																																																		
Efektivna kamatna stopa:																																																																																																		
Metoda obračuna kamate:	Konformna metoda za pripadajući broj dana.																																																																																																	
Isplata kamate:	Obračun kamate na deponirana sredstva vrši se mjesečno, a isplata kamate se prema odluci deponenta može provoditi: mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje ili po isteku roka oročavanja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj su sredstva oročena.																																																																																																	
Ukupan iznos koji se treba isplatiti deponentu:	Reprezentativni primjeri																																																																																																	
	<table><tr><th>Period oročavanja</th><th>Iznos depozita</th><th>Valuta depozita</th><th>Nominalna kamatna stopa</th><th>Efektivna kamatna stopa</th><th>Isplata kamate</th><th>Iznos kamate ukupno</th><th>Ukupno (glavnica +kamata)</th></tr><tr><td>12 mjeseci</td><td>9.450,00</td><td>EUR</td><td>2,00%</td><td>2,00%</td><td>po isteku</td><td>189,01</td><td>9.639,01</td></tr><tr><td>13 mjeseci</td><td>20.000,00</td><td>KM</td><td>2,20%</td><td>2,20%</td><td>po isteku</td><td>477,82</td><td>20.477,82</td></tr><tr><td>24 mjeseca</td><td>12.000,00</td><td>EUR</td><td>2,70%</td><td>2,70%</td><td>kvartalno</td><td>642,14</td><td>12.342,14</td></tr><tr><td>36 mjeseci</td><td>3.250,00</td><td>USD</td><td>0,80%</td><td>0,80%</td><td>po isteku</td><td>78,62</td><td>3.328,62</td></tr><tr><td>36 mjeseci</td><td>40.000,00</td><td>EUR</td><td>2,90%</td><td>2,90%</td><td>po isteku</td><td>3.581,90</td><td>43.581,90</td></tr><tr><td>36 mjeseci</td><td>40.000,00</td><td>EUR</td><td>2,90%</td><td>2,90%</td><td>mjesečno</td><td>3.434,65</td><td>43.434,65</td></tr><tr><td>48 mjeseci</td><td>20.000,00</td><td>KM</td><td>3,10%</td><td>3,10%</td><td>godišnje</td><td>2.479,96</td><td>22.479,96</td></tr><tr><td>60 mjeseci</td><td>17.000,00</td><td>EUR</td><td>3,50%</td><td>3,50%</td><td>godišnje</td><td>2.974,92</td><td>19.974,92</td></tr></table>	Period oročavanja	Iznos depozita	Valuta depozita	Nominalna kamatna stopa	Efektivna kamatna stopa	Isplata kamate	Iznos kamate ukupno	Ukupno (glavnica +kamata)	12 mjeseci	9.450,00	EUR	2,00%	2,00%	po isteku	189,01	9.639,01	13 mjeseci	20.000,00	KM	2,20%	2,20%	po isteku	477,82	20.477,82	24 mjeseca	12.000,00	EUR	2,70%	2,70%	kvartalno	642,14	12.342,14	36 mjeseci	3.250,00	USD	0,80%	0,80%	po isteku	78,62	3.328,62	36 mjeseci	40.000,00	EUR	2,90%	2,90%	po isteku	3.581,90	43.581,90	36 mjeseci	40.000,00	EUR	2,90%	2,90%	mjesečno	3.434,65	43.434,65	48 mjeseci	20.000,00	KM	3,10%	3,10%	godišnje	2.479,96	22.479,96	60 mjeseci	17.000,00	EUR	3,50%	3,50%	godišnje	2.974,92	19.974,92																									
Period oročavanja	Iznos depozita	Valuta depozita	Nominalna kamatna stopa	Efektivna kamatna stopa	Isplata kamate	Iznos kamate ukupno	Ukupno (glavnica +kamata)																																																																																											
12 mjeseci	9.450,00	EUR	2,00%	2,00%	po isteku	189,01	9.639,01																																																																																											
13 mjeseci	20.000,00	KM	2,20%	2,20%	po isteku	477,82	20.477,82																																																																																											
24 mjeseca	12.000,00	EUR	2,70%	2,70%	kvartalno	642,14	12.342,14																																																																																											
36 mjeseci	3.250,00	USD	0,80%	0,80%	po isteku	78,62	3.328,62																																																																																											
36 mjeseci	40.000,00	EUR	2,90%	2,90%	po isteku	3.581,90	43.581,90																																																																																											
36 mjeseci	40.000,00	EUR	2,90%	2,90%	mjesečno	3.434,65	43.434,65																																																																																											
48 mjeseci	20.000,00	KM	3,10%	3,10%	godišnje	2.479,96	22.479,96																																																																																											
60 mjeseci	17.000,00	EUR	3,50%	3,50%	godišnje	2.974,92	19.974,92																																																																																											

Naknada za prijevremeni prekid oročenog štednog uloga:	Ne naplaćuje se u slučaju prijevremenog prekida oročenog štednog uloga na zahtjev deponenta u svrhe: • zaloga uloga za povrat kredita, • povrata kredita u korištenju iz uloga. Naknada za prijevremeni prekid ugovora o oročenom štednom uloga naplaćuje se kada je razlog prekida podizanje (isplata) štednog uloga, fiksna je i ovisi o visini štednog uloga: • Ulozi do 50.000,00 KM: naknada 20,00 KM • Ulozi od 50.000,00 do 100.000,00 KM: naknada 50,00 KM • Ulozi preko 100.000,00 KM: naknada 100,00 KM Za štedne uloge u stranim valutama za obračun naknade uzima se protuvrijednost u KM primjenom srednjeg tečaja CBBiH na dan prekida
Drugi troškovi/naknade:	Nema
Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama	Klijent koji se odluči na zaključenje ugovora o oročenom depozitu, obavezan je zaključiti i ugovor o a'vista štednji (štednom računu po viđenju), osim ako već ne posjeduje otvoren a'vista štedni račun kod Banke u valuti oročenja (domaćoj ili stranoj).
Obaveza korištenja notarskih usluga prilikom zaključivanja ugovora:	Ne
Nacrt ugovora:	Na zahtjev korisnika (deponenta) Banka će istome izdati besplatnu kopiju nacrtu ugovora izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uvjeti za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu.
Period važenja uslova iz informacionog lista:	15 dana od dana preuzimanja ponude/standardnog informacionog lista.
Iznos osiguranog depozita:	U skladu sa Zakonom o osiguranju depozita u bankama BiH, najveći iznos depozita koji osigurava Agencija za osiguranje depozita BiH iznosi 70.000,00 KM, zajedno sa obračunatom kamatom, a navedeni iznos uključuje sve depozite Deponenata u Banci, izuzev ako se u skladu sa članom 6. istog Zakona depoziti ne isključuju iz osiguranja. Isključeni su depoziti za koje je odlukom suda utvrđeno da su stečeni protuzakonitim radnjama i koji nisu predmet dalje žalbe; depoziti koji se drže na računima čiji naziv nije transparentan u smislu vlasništva ili nenominirani depoziti; depoziti koji se čuvaju u sefovima banaka; depoziti koji se čuvaju u posebnom aranžmanu sa bankom, osim namjenskih depozita; depoziti drugih domaćih ili stranih banaka koje drže u svoje ime i svoj račun; depoziti domaćih ili stranih vladinih organa; depoziti domaćih i stranih osiguravajućih društava; depoziti domaćih i stranih organa za kolektivna ulaganja; depoziti domaćih i stranih penzionih fondova koji se ne smatraju vladinim organima; depoziti lica u posebnom odnosu sa bankom kako je definirano entitetskim zakonima o bankama; depoziti kompanija iste grupe kao i banka članica, depoziti koje je deponent stekao od iste banke članice prema stopama ili drugim finansijskim ustupcima koji su mogli doprinijeti ugrožavanju finansijskog stanja banke članice; depoziti preduzeća koja mogu biti isključena iz pokrića osiguranja nekim posebnim zakonom ili vladinim uputstvom; depoziti mikrokreditnih organizacija.
Pravo na prigovor:	U slučaju primjedbi na postupanje Banke, korisnik (deponent) ima pravo podnijeti prigovor u pisanom i/ili elektronskom obliku na adresu sjedišta banke ili službeni e-mail adresu banke kibbanka@bih.net.ba, na koji prigovor će Banka odgovoriti u roku od 30 dana od dana prijema prigovora. Ukoliko Banka ne odgovori u navedenom roku ili korisnik nije zadovoljan odgovorom, korisnik ima pravo da u naredna 3 mjeseca uputi prigovor Ombudsmenu u Agenciji za bankarstvo FBiH, na adresu Zmaja od Bosne 47b, 71 000 Sarajevo.
Raspolaganje:	Ukoliko je korisnik maloljetno lice, pored uslova koji se standardno primjenjuju na raspolaganje sredstvima, neophodno je da maloljetno lice bude propisano zastupano od strane ovlaštenog lica.

Informacioni list primio/la:

Prezime i ime:

Potpis:

Datum uručenja:

Uposlenik banke:
